




Inthanete e go naya tšhono ya go ithuta, go tshameka metshamekwane, go reka, le go bua le ditsala jaaka o dira ka metlha.

E ka nna sebaka se se kotsi mo baneng.


Ke ka lebaka la gore go na le batho ba ba dirisetsang inthanete mabaka a a bosula.



Bangwe ba ba bosula ba dirisa inthanete jaaka:

- Magodu a a utswang boitshupo ba gago.
- Bakgerisi ba mo inthaneteng ba ba bogisang, tlhapaolang le go sotlaka.
- Baraedi ba mo inthaneteng ba dira botsalano le wena ka inthanete, ka maikaelelo a tshotlako.

O tla buisa ka se, mo ditsebeng tse di latelang.



Go nna kgakala le magodu a boitshupo, o se ke wa itshupa gore o mang ka inthanete:

- Leina la gago la nnete.
- Dinomoro tsa mogala.
- Aterese ya legae.
- Dintlha ka balelapa
- Sekolo sa gago.


Tshedimosetso e, e dira gore magodu a boitshupo a itire go nna wena mo inthaneteng.



Mokgerisi ke mongwe:

- Yo o itsiseng le go phasalatsa bosula ka wena.
- Yo o supang letlhoo.
- Yo o bonagalang mo melaetseng ya botlhe, mo metlotlong ya diphaposi, diphaposi tsa metshameko le mo diimeiling.

Bolelela mongwe yo o tshepagalang, fa o tshwenyega ka mokgerisi wa mo botshelong jwa mmatota kgotsa inthanete.



Baraedi ba mo inthaneteng ba bontsha e le bagolo. Ba ka leka:

- Go go batlisisa.
- Go aga botsalano.
- Go bonala ba siame, pelonomi, kgathala.
- Go go kopa senepe.
- Go go rotloetsa go dira dilo tse di bosula.

Tlhokomela gore o kopana le mang mo inthaneteng.



Ga re bone batho ba ba bosula fela inthaneteng. Go na le tshedimosetso e e fosagetseng e le kotsi.

Se dumele sengwe le sengwe se o se buisang mo inthaneteng.


Kopa motsadi kgotsa morutabana go bona fa tshedimosetso ya mo inthaneteng e le nnete kgotsa maaka.



Fa o dira mo inthaneteng:

- Nna le maikarabelo
- Nna le tlotlo
- Nna kelotlhoko.

Fa o dira tsotlhe tse, o tla bolokega mo inthaneteng.



Fa o phasalatsa tshedimosetso le ditshwantsho mo inthaneteng, o na le maikarabelo otlhe a go phasalatsa se.

Nagana sentle pele o phasalatsa sengwe.

Tshedimosetso le ditshwantsho tse o di phasalatsang di ka dirisiwa kgatthanong nao kgotsa balelapa.


Inthanete ga e le bale sepe se se phasaladitsweng, le fa o se phimotse.



Itlotle le badirisi ba bangwe ba inthanete:

ka se o se buang, o se phasalatsang, le se o se dirang.

O se ke wa tshaba go bolelela batsadi ba gago ka sengwe le sengwe se se diragalang mo inthaneteng, kgotsa mongwe yo o kopanang le ene mo inthaneteng.



Nna o le kelotlhoko ka nako tsotlhe fa o le mo inthaneteng.
Se tshepe mongwe le mongwe yo o itirang tsala ya gago mo
inthaneteng, gonne ba bangwe ga ba tshepege.

Dirisa tshedimosetso e e mo bukeng e, go go bontsha go
nna o babalesegile mo inthaneteng.



—Dipotso

1. Naya dilo di le pedi tse o ka di dirang mo inthaneteng.
2. Naya mefuta e meraro ya batho bao ba dirang dilo tse di sa siamang mo inthaneteng.
3. Ke goreng go le botlhokwa go kopa motho yo mogolo go go thusa fa o dira mo inthaneteng?
4. Naya dilo tse pedi tse o sa tshwanelang go itsise ba bangwe mo inthaneteng.
5. O tshwanetse go dira eng fa o ikutlwa o sa babalesega mo inthaneteng?
6. Tlhalosa mefuta mengwe e le metlhano ya tshedimosetso ya mo inthaneteng e e ka tswang e sa go siamela.
7. Ga se botlhe ba ba lebegang jaaka ditsala tsa gago, ba e leng ditsala tsa mmatota! Seno se raya eng?
8. O tlhola jang gore tshedimosetso e o e buisang mo inthaneteng e nepagetse?



Buka e, ke nngwe ya metseletsele ya dibuka tse nne tsa go itsise ditlhogo tsa thekenoloji ya khomphiutha.

Bukakanelo e tlametswe porojeke ya Zenex Ulwazi Lwethu ya didiriswa tsa go buisa ya 2021.